

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 съл алтынны
ыйтан тахсар

№ 39 (4773)

1976 съл. Кулун тутар 30 күнө
оптуоруньук

Сызаната
2 харчы

Партия былаана — норуот былаана

ҮРДҮК КӨДЬҮҮС УОННА ХААЧЫСТЫБА ИҢИН!

ССКП XXV съедин делегата П. С. Ефипанова
салайар ыччат-комсомольской звенотун
социалистической эбэһэтэлиститибэтэ

Биһиги, «Мастаах» совхоз үлэһиттэрэ, ССКП XXV съедин уураабын истигини бийирнибит, биир санаанан айүүбүт. Коммунистической тутуу баарабай өссиллэрэ айымнылаах үлэсэ сана өрө көтөүлүүнү үөснэттилэр, дойду тыатын хаһаайыстыбатын түргэн тэттимнэн салгыы сыйынарарыга сана эрчими бизардилэр.

XXV съезд ССКП НК Отчуотунай данылаатыгар табаарыс Л. И. Брежнев: «Сүөһү иитинигэр бэрт элбэи өгөрүөххэ наада. Интенсивнай ньымалары түргэнник өлөхтөөххэ, сүөһү бизэр бородуунсуйаларын уонна нинилэр ахсааннарын элбэтэххэ» диир бэлэтээбитэ.

ССКП XXV съедин уураахтарынан, Отчуоттуур данылаана ССКП НК Генеральной секретара табаарыс Л. И. Брежнев туруорбут сорууттарынан, «1976 сылга производство надыүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын былааннарын ситиһилээхтин толорор иһин Бүтүн Союзтаабы социалистической муоталаһыы туһунан» ССКП НК, ССРС Министрларын Советын, ПСБНС уонна ЫБСАКС НК уураахтарынан салайтаран, үлэ тэрээһинин тупсарыыга, наука уонна бастын опыт ситиһилэрин производство ба туттууга олобуран, ыччат сүөһүнү төлөһүүгэ сана кирбиһилэри ыларга быһаарыныбыт.

1976 съл муус устар 3 күнүттэн ыла сана төрүөбү иитингэ алта нинилээх звенону тэриһиллэбит. 300 быйылгы сана ньирэйи тутар, хас бириднитэ аны күһүн кыстыкка кинирэргэ 170 килограмм орто ыйааһыннаах буоларын, эбэтэр алта ыйыгар диири 150 килограмм эбиллэрин ситиһиллэбит. Борооскубут бириднитин кэлэр кыстыкка 180-нуу килограмм улаатыннарарымыт, эбэтэр 14 ыйдаах тыһаас 350 килограмм ыйааһыннаарын, атыннык эттэххэ, төрүөбүттэн ыла 330 килограмм улаатарын ситиһиллэбит. Ньирэй алта ыйын туолуор диири суунаба 840-нуу, кыстык кэмигэр 700-түү граммынан төлөһүүхпүт.

1976 сылга совхозка центнер эбиллини ылыыга 11,7 центнер аһылын единицата өрөсүөтүттүмүтэ. Биһиги ыччат сүөһүттэн центнер

эбиллини ылыыга 9 центнер аһылын единицатын өрөсүөтүөхпүт. 14 ыйга 445 центнер аһылын единицатын нэмчиллээхпүт.

Биһиги туруоруммут соруупут онус пятилетна сүрүн кыһамнытыгар — надыүүһү уонна хаачыстыбаны үрдэтингэ эппизитинэн буолуоба. 1974 сыллаах төрүөх тыһаас 14 ыйыгар совхозка 198,7 килограмм эбиллибитэ. Центнер эбиллини себестоимолго 213 солкуобай 90 харчы этэ.

Биһиги звенобут аһыах өрөсүөтүнэн чөлчөккө себестоимостаах эти өгөрөн таһаарыаба. Тутуут ыччат сүөһүбүт 14 ыйын туоллабына, 990 центнер валовой эбиллини ылыахпыт, центнер эбиллини себестоимолго 140 солкуобайга тэҥнэһиһэ. Онон хас центнер эбиллини айытын 88 солкуобай ыраас барыс ылыллыаба. 1975 сылга совхозка эт өгөрүөтүн рентабельноһо 9,3 бырыһыан этэ. Бу көрдөрүү биһиги звенобутугар 1977 съл сааһыгар 63 бырыһыан буолуоба.

Звено коллектива ыччат сүөһүттэн күнгэ 235 килограмм эбиллини ылыаба. Валовой 151 тыһыынча солкуобайдаах бородуунсуйаны бизардыт. Биир үлэһит ыйга 1800 солкуобайдаах валовой бородуунсуйаны өгөрүөбө. Былырынныгы кыстыкка ыччат сүөһүнү устууга биир үлэһит ыйга 1350 солкуобайдаах бородуунсуйаны өнөрбүтэ.

Бу эбэһэтэлиститибани толорууга зооветеринарнай ирдэбили чуолкайдик тутуһуу, тэрээһин-технической дьаһаллары өлөххө ниллэрин быһаарар суолтаны ылыахтарэ. Партия XXV съедин уураахтарын толорууга, сүөһүнү интенсивнай төлөһүүгэ күөспүтүн-уохпутун харыстыахпыт суоба диир ССКП Саха уобаластаабы комитетын, республика Правительствотын эрэннэрбит уонна биир идэлээхтэрбитин барыларын социалистической муоталаһыыга ыгырабыт.

Звено соруудабынан — П. ЕФИПАНОВА, ССКП XXV съедин делегата, «Мастаах» совхоз Халбаанытаабы отделениетын үлэһитэ.

Оройуон бары ньирэй уонна бороон көрөөччүлэрэ! ССКП XXV съедин делегата П. С. Ефипанова салайар ыччат-комсомольской звенотун республика үрдүнэн таһаарыт ыгырыытын киэнник дьүүллэһэн, сана үрдэттиллибит эбэһэтэлиститибэлэри ылынын!

Холбоһуктаах летучка

Летучкара оройуоннардаабы хаһыаттар 1975 сыллаабы үлэ-

ларигэр ССКП обкомун пропаганда уонна агитацияга отделени ырытыы суруга уонна ССКП XXV съедин уураахтарынан сибээстөөн үлэһиттэрэ коммунистической иитингэ хаһыаттар оруолларын үрдэтин сорууттара киэнник дьүүллэһилинилэр. Опыты аластайыа бородоһоһон «Комму-

ПАРТИЯ ОБКОМУН АГИТ-АВТОКОЛОНИАТА

Хаан-уруу Коммунистической партия исторической XXV съедин матырыяалларын пропагандалааһын күнтэн күн ахсын киэнник тэнийэр. Бу сүткөн суолталаах докумуоннары маассага диириник быһааран өйдөтүүгэ идеологической үлэ сэгэттан-сана, дьонго ордук тиһимтэ формалара туһанылаллар.

Бүгүн биһиги оройуонмутугар партия уобаластаабы комитетын пропаганда уонна агитацияга отделени сибээдессэини солбуйааччы М. И. Афанасьев салайааччылаах ССКП обкомун агит-автоколонната кэлэр. Кини састаабыгар үрдүк квалификациялаах лектордар, уус-уран самодеятельность таһааннаах активистара бааллар.

Агит-автоколонна чөлөөнөрө түөрт күн устата оройуон бары нэһиликтэригэр сылдьан ССКП XXV съедин матырыяалларын лекциялары аарыахтарэ, бэснэдэлэри өгөрүөхтэрэ, үлэһиттэр культурнай сынныалаһнарын тэрийснэхтэрэ. Пропандисттар оройуон үлэһит дьонун кытта көрсөн кэпсэттиэхтэрэ.

Биир күн — 2200 үлэһити

Кулун тутар 25 күнүлэри чөлөөнөрө оройуон партийнай тэриктэлэригэр учураттаах лекция күнө ыытылланы.

Бу күн сир айым ССКП XXV съедин матырыяалларын пропагандалааһыга айыана. Партия райкомун лекторской бөлөдүн уонна «Знание» общество чөлөөнөрө үлэ коллективтарынан тарбаһан ССКП ис уонна хас политика тын дьобууннаах проблемаларыгар, 1976—1980 сылларга ССРС норуотун хаһаайыстыбатын сыйыннырыа сүрүн туһайымыларыгар барыта 40-ча сиргэ 2200-чакө үлэһити хаһан лекциялары аахтылар.

Ыраах Соловьев нэһилигини өлөхтөөхтөрө оройуон прокурора А. Т. Кулаковскай, Сылга Улахан

Күөлсэри уластааһын сүөсүбүтүгэр партия райкомун отделени сибээдессэи Н. И. Федотов, эгүүт комбинатын рабочайдара уонна сулуусулаахтара ССКП райкомун секретара В. М. Макарова, «Якут-мелиоводстрой» трест ПМК тын коллектива партия райкомун отделени сибээдессэи Э. И. Монастырев, дизельнай электростанция үлэһиттэрэ оройуон кылаабыннай ариһин солбуйааччы К. Г. Санников лекцияларын көрөхсөөн иһиттилэр.

Партийнай тэриктэлэр лекция күнүлэри дьаһалларынан оройуон ойдон өлөрөр производственной учаастактарын барыларын көрүөтэ хаптылар.

И. НЕУСТРОЕВ.

Үрдүк соругу туруорунан

Субурууснай аатынан совхоз бириднитэ күнүтэ биһиги ик үтүтү бириднитэх ньирэй көрөөччүтэ. «Норуот Знага» орден кавалера М. У. Данилова онус пятилетна сибээдессэи хаһаайыстыба сабыланытыгар хаһаайыстыба таалдылаах учаастагар — маньын ферматыгар бада өттүнэн үлэһит барыта. Кини биһиги усулуобуйабытыгар даһаны үтүтүтүмүтү үрдөтөр кыах толору барын, өлө дьонгоох кыһамнык, дуулуур, суугах үлэбэ эһиһэтэһэс наадааахтарын көрдөрүөгө быһаарымыты.

Коммунист М. У. Данилова быһыл Сылга отделениетын Уһун Күөлсэри ферматыгар маньык сыйттылар. Ылахтара урут подсеона сүлдүмүтү, шамматаларта хас да сыл буолбут сүөһүлэр.

Мария Устиповнага билигин 7 ынада төрөөтө. Олортон бириднитэ

Агарышпан ордуга

В. Н. Кесенофонтова үһүс сылында техникумунан үлэһити кири. Кини искусственной сибээдессэи ытытар Сэлэ Урбаһин ферматыгар (Хайахсат отделениета) 173 ынах баарыттан 75-һэ төрөөтө. Итинтэн 50-тан таһа ынах буолачылдына.

Балаачка өмбүрүлэр эрер үлэһити Елена Николаевна быһыл искусственной сибээдессэи ынах көсүбүтүн көтүһүккэ ытытарга, ол хаачыстыба өттүнэн көрдөрүүтө лайла үрдүк буоларыгар кыһанар. Оһо төрөөбүт ынахтары учуоттааһыны ичэйбэр уонна маньык сыйттар салтары дьылаатыгар эһиһэтэһитик сыйынаннаһалларын сүтүһүргэ дуулуһар.

«СО» нөрр.

Ити күн эһи манна ССРС Журналисттарын Соһуун маньыкты сүһүөх тэриктэтин муһыада буолла.

**ПАРТИЙНАЙ ТЭРИЛТЭЛЭР
СЕКРЕТАРДАРЫН
КЭТЭХТЭН ОСКУОЛАТА**

Партийнай тэрилтэлэр хаһайыстыбаннай уонна культурнай тутуу тутуах болууруостарын быһаараллар. парти политикатын маасса тэрдээччилэринэн уонна олохо кылларээччилэринэн буолаллар. Кинилэр үгүс өртүтээх үлэлэрин биэр көрүгэ — администрация үлэтин хонтуруоллуур комиссиялары тэриһэн үлэлэтин.

ханнык бабарар үлэтин хонтуруоллуурга партийнай комиссиялар тэриллэлэр. Администрация үлэтин хонтуруоллуур быраабынан билигин уруккуларга эбин туһаналлар: бары научнай-чинчийэр институттар, орто уонна үрдүк үөрөх заведениелара, профтехучилищелар, культурнай-сырдатар, эмитир о. д. а. учреждениелардаагы партийнай тэрилтэлэр. Администрация үлэтин хонтуруоллуур партийнай комиссиялар сүрүн функцияларынан аппараат үлэтин тупсарыыга активнайдык сабыдымаллааһын буолар. Кэниэки көмгө ити

**АДМИНИСТРАЦИЯ ҮЛЭТИН
ХОНТУРОУОЛЛУУР КОМИССИЯЛАР**

ССКП XXIV съездин иһинэ производственной уонна эргизин предприятиеларын, совхозтар, колхозтар, оһу тэгэ бырайыактыыр тэрилтэлэр, конструкторская бюролар, производствонь кытта быһаччы संबээстээх научнай-чинчийэр институттар маннайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэрэ администрация үлэтин хонтуруоллуур быраабынан туһаналлара, оттон кини уонна олохтоох советскай, хаһайыстыбаннай тэрилтэлэр уонна ведомстволардаагы партийнай тэрилтэлэр итинник быраабынан туһаммат этилэр, көинөрү администрация үлэтин тупсарыыга сабыдымаллаахтарынан туһунан этиллэрэ.

комиссиялар тэриллэлэригэр уонна үлэлэрин стилгэр көккэ уларыһыылар кинрилэр. Ол курдук, администрация үлэтин хонтуруоллуур комиссиялар үлэ салааларынан тэриллэр буолллар. Холбуртутуу хаачыстыбатыгар, техника үлэтигэр, бордункусуй хаачыстыбатыгар, надрдары аттаран туруорууга, өрөмүөнүүр үлэлэргэ, оттон да атыттарга. Маны таһынан сезоннай үлэлэргэ аналлаах комиссиялар тэриллэхтэрин сөп.

Бу комиссиялар отчуоттуур быыбардыыр партийнай мунуһахтарга коммунистар аһаһас куоластааһынармынан, оттон сезон устата үлэлээччилэр парткомнарынан, партийнай бюроларынан уонна уопсай мунуһахтарынан эмнэ аһаһас куоластааһынан тэриллэлэр.

Партийнай комиссиялар нардонай хонтуруол постарын уонна группаларын үлэлэрин солбууо суохтаахтар. Бу комиссиялар партийнай тэрилтэлэр оперативнай салалталарынан үлэлэхтээхтэр. Комиссиялар арийбыт итэбэстэрэ туту партийнай мунуһахтарга эбэтэр хаһайыстыбаннай тэрилтэлэргэ дьүүллэбиллэн иһнэхтээхтэр. Ити кинилэр народнай хонтуруол постарыттан сүрү уратылар.

Билигин оройуонмутугар билигин администрация үлэтин хонтуруоллуур 13 партийнай комиссия баар. Кинилэртэн ордук былааннаахтык Кара-Маркс аатынан совхозка онго булллар бордункусуйа хаачыстыбатын хонтуруоллуур комиссия (председатель С. А. Собакин) үлэтир, Оройуон кинигэр «Якутколхозстрой» ТМУ-гар тутуу хаачыстыбатыгар администрация үлэтин хонтуруоллуур комиссия (председатель Н. В. Заболоцкий) түөрт төгүл бэрэбэркэлэр ыһтан бвар итэбэстэри арыһан туоратыыга көмөнү өҥөрдө. «Якутсельстрой» ТМУ-гы партийнай тэрилтэтин комиссия тутуу хаачыстыбатын тупсарыыга үгүстүк үлэтир.

Ол эрээри билигин да үгүс администрация үлэтин хонтуруоллуур партийнай комиссиялар ситэтэ суох үлэниилэр. Кинилэр маннайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэр оперативнай салалталарын формата буолар эбээһинэстэрин толорон ССКП XXV съезһэ бөлүгэтигэр санаа патиетка соруктарын толорууга көмөлөрүн күүһүрдүүхтээхтэр.

**И. ПОПОВ,
ССКП райкомун
инструктора.**

**Оройуоннаагы партийнай актив мунуһага
ТАБААРЫС И. П. ЛИСТИКОВ
ДАКЫЛААТЫН ДЬҮҮЛЛЭНИИ**

Оройуоннаагы партийнай актив мунуһагар «ССКП XXV СЪЕДИН ТҮМҮКТЭРИН УОННА ОРОЙУОННААБЫ ПАРТИЙНАЙ ТЭРИЛТЭ СОРУКТАРЫН ТУҺУНАН» ССКП райкомун бастаы секретара И. П. Листиков өҥөртүт данылаатын дьүүлэһингэ 12 киһи кытынна.

Мантан аллара ити этиилэртэн бэчэттибит.

— Эрилик Эристин аатынан совхоз рабочайдара уонна инженернай-техническэй үлэһиттэрэ ССКП XXV съездин үлэтин, кини ылыммыт историческай уураахтарын толору бийирөөн көрүстүлэр уонна ону олоххо киллэрингэ турунулар, — диир совхоз директора Р. А. Филиппов. Кини үүтү эти валовойунан өҥөрүү аһымыттидеткатааһар тохтуска 26,7 уонна 37,7 бырыһыан улааппытын, совхоз патиетканы 2,5 мөлүйүөн солкуобай барыстаахтын түмүктөөбүтүн бэлэтээтэ.

Съезд иһинизэри социалистическай куоталаһымын чэстээхтик толорбутун, Саха АССР совхозтарын куоталаһымыларыгар совхоз иккис миэстэни ылытытын, онус патиетка киһи ыйан сорудаһа аһарыллабытын, кыстыкка ылыдытыт эбээһинэтигибэ туолар, көрдөрүү тупсар, хаачыстыба үрдүү кыахтамытын көрсөөтэ.

Онус патиеткага барыстаахтык үлэтири ситиһэрбитигэр сүөһү ырахан үлэтин механизациялаһын, онно эбин үл көрүлүүтүн, иччаты производства таһаарытын, кинини олохсуган үлэлэтин болууруостарыгар, республика научнай тэрилталаро, чуолаан тьа хаһайыстыбатын научнай-чинчийэр институтта бастын опыты олохтоһуунга көмөтө суоһар тохтоото таб. Филиппов.

Субуруускай аатынан совхоз механизатора И. И. Сергеев партия XXV съезһэ советскай дьон иһинилэригэр сана саһахтары арийбытын долгуһан туран эттэ.

Съезһэ общественай сүөһүтүн ылылар бордункусуйаны — эти, үүтү ылыны лаппа элбэтиин хаачыһырга салымыт базатын бөбөргөтөргө, ол курдук комбинированнай аһымыг өҥөрөн таһаарымын 1975 сыллаагы түөрт уон биэс мөлүйүөн тоннаттан 1980 сылга арты уон мөлүйүөн тоннага тиэрлэргэ былааннаһа. Ону сарга айылда хотуһалара бордункусуйаны биэривлэрин үрдэтигэ» бөлүгөтө турулуһа. Билигин республикабыт чулуу отчуутара Кэбээйи оройуонун «Мукучу» совхоз килим механизациялаах эвентүн салайааччыта И. И. Калитонов уонна «Ньурба» совхоз килим механизациялаах эвентүн салайааччыта И. А. Васильев республика от үлэтигэр кыттар бары механизированнай эвентолоругар таһаарбыт аһаһас соруктарын итинник өбөөн туран, аны сайын мин салайар килим механизациялаах эвентом хае бирдиди отчуутугар 135 тонна үрдүк хаачыстыбалаах оттуурга соруктаныбын уонна оройуон бары механизированнай эвентолорун социалистическай куоталаһымыга иһтириһин, — диитэ И. И. Сергеев.

— Советскай учууталлар үлэлэригэр үрдүк сынабыл бөри-

диги бийигиди, учууталлары, үлэ сарга ситиһинилэригэр көрүлүүтү, — диир туран интернат-оскуола директора А. С. Шадрин, — үөрэтэр, иһтар үлэни салгыны тупсарарга эттэ. Билигин политкружоктарга съезд матырыяалларын үөрөнөөтчилэр уонна үлэһиттэр ортолоругар үөрэтин сараланына.

Манна спортивнай комплексы тутар туһунан 1971 сыллаахха ССКП обкомун секретариатынан ылыммыт уураарын толорууга «Якутсельстрой» (начальник таб. Сидантьев) салаалата улахан бытаарымын таһаарытын, ол күрдүк күн бүгүнүгөр диири биэр солкуобайдаах үлэ ытылла иһигин, тутуу матырыяала таһылла иһигин мйла иһиннэ бу дылаһага туһаанаах органнар өрөһөллөрүгэр көрдөстө.

«Эти уонна үүтү элбөтөргө, түүһ-ханнык иһиннэ, общественай сүөһү иһиннэ аһы-үөлү биэрлитин элбэтиэххэ наада. Ол киһи хае көһүк, совхоз айлы, хае оройуон, уобалас, республика айлы сымлаары уонна биэс сымлаары былааннар сүөһү аһымытын ресурсаларын сүөһү аһаанын кытта сеп түбэһинэрэн өҥөһүлүү, тустаахтар» диир съезд матырыяалларыгар ылыммынэ. Билигин иһиннэ саһайтаран үлэниэх, үлэни тэриһнэх кэриһинээһинит, — диир Кара-Маркс аатынан совхоз рабочкомун председатели Л. А. Дьяконов.

Совхозу хаалымылаах хаһайыстыбаттан таһаарарга рабочайдар ортолорутар өйдөтөр, иһтар, көрүлүүтү үлэлэри, дыһаллары үчүгүйдик көлүүстээхтик ыһтарбыт наада. Онно олобуран социалистическай куоталаһымын үлэ бары салааларын хаһан күүскэ ыһтар соруктаахтык. Итиннэхэ билигин да итэбэстэр бааллар. Холбур, специалистар ортолоругар куоталаһымы өссө да өһүнү була иһик. Ол түмүгэр кинилэр орууһалара, сабыдымалара өссө да көрдөбүлэ эһинээтээбөт. Совхоз 976 рабочайдааһыттан 600-төн таһса киһи сирэй эбээһинэтигибэлээхтэр. Балар туолууларын хонтуруолааһын, түмүгү бириэмэтигэр таһаарытын, кыайымылаахтары моральнай, материалнай өттүнэн көбүлэһин рабочком, месткомнар хаһаннаабат эбээһинэспит буоларын бигэтир өйдөөһү санаан үлэтибит, — диитэ түмүгөр Л. А. Дьяконов.

Субуруускай аатынан совхоз райкомун секретара Е. Е. Ефимов совхоз аасыт сылга 1 мөлүйүөн 600 тыһымынча солкуобай нөччөһтөөхтүк үлэлэбитин мйан туран, партком, дирекция онус патиеткага барыстаахтык үлэтир туһаайымын сүрүн сорук быһымытын туруоруһулар диитэ. Онноха государствога туттарыһалар сүөһү 85 бырыһыанаттан итэһэ» сүөһүн ортону үрдүһүн ойуулааһымын тууттар сорук туаран иһиннэ саһыл иһинититтүн, өвүрүөт аһын, хортунуһу үүнүүлэригэр бары ыһар хаһысхаһан үлэ саралаһымын, бухгалтерскай үлэни төрдүттэн тупсарытын үлэти ытылыларын көрсөөтэ.

— ССКП учуораттаах XXV съездин көрөс билигин коллективныт икки ыйлаах сорудаһын 102,7 бырыһыан толорбута. Онус патиет-

ка бастаы сыдыгар былааны таһынан 20 тыһымынча солкуобай таһа аһы-үөлү нэһиллэһиннэ аһымын соруктаахтарын туһунан Чурапчытаагы 2 №-дөөх маннайыи эбээһинэсэһэ Т. П. Кузьмина эттэ. Манайыи коллективна 1 №-дөөх (эбээһинэсэһэ Т. А. Прохорова) манайыи кытта социалистическай куоталаһымыга киириэтэ. Аһытат икки мй түмүгүнэн 1 №-дөөх манайыи коллөһүһа кыайымылаах иһэр. Түмүгэр, съезд уураахтарын олоххо киллэриһигэ, билигин манайыи кытта коллективна бэһэтин кыаһын толору туһанан үлэнигэ, — диир актив кыттымылаахтарын эрэннэрдэ.

Эрилик Эристин аатынан совхоз маннайыкыта А. И. Сергеева Эбэ иччат-комсомольскай ферматын маннайыкыттара партия XXV съездин уураахтарын олоххо киллэригэ хайдах үлэлэһин хаһаһан иһэлэрин туһунан көрсөөтэ. Ферма коллективна бийыл валовойунан 139 тыһымынчаттан таһса килограмм, оттон биэр фуражнай ыһахтан 2155 кг үүтү ыһарга соруктанына. Тус бэйэм фуражнай ыһахтан 2440 кг үүтү ыһарын, — диитэ. Иһинитин совхоз дирекцията сана хотөһнөрү, сайылыктары, тигиһкэти өҥөртөрүүнү утумнаахтык ыһтардына эрэ сүөһүттэн бордункусуйаны ылыы үрлүүбэ, хаачыстыбата тупсуоһа.

— Билигин партийнай тэрилтэбит ССКП XXV съездин уураахтарын олоххо киллэригэ «Кини уонна иччат» диир девизинэн элэр иччат ортоугар өйдөтөр үлэни былааннаахтык ыһтарга быһаарынына, — диир оройуон народнай судууһата М. Д. Попов. — Ити үлэбуруу өҥөрүүнү сэрэтэргэ, сохуоһу иччакка өйдөтүүгэ кыагы биэрнэ.

«Сельхозтехника» холбоһугун коллективна онус патиетка бастаы сыдыгар үрдэтиллибит эбээһинэтигибэ ылыммытын, коллективна съезд иһиннэ, кини үлэтир күннэригэр таһаарымылаахтык үлэлэбитин туһунан актив кыттымылаахтарыгар бастын шофер Ф. Н. Иванов көрсөөтэ. Кини социалистическай куоталаһымын тэриһигэ итэбэстэр баалларын мйан туран, маннаха партийнай тэрилтэ бөлүгөттүн уураарыгар эттэ.

ЫБСЛЭС райкомун бастаы секретара Т. Т. Тоскин — оройуон комсомолетара уонна иччаттара съезд уураахтарын олоххо киллэригэ үрдүк соругу туруоруһан үлэниилэр, съезд матырыяалларын пропагандалааһыныга политинформатордарынан, агитатордарынан үлэниилэр, — диитэ. Иччаттары производства үлэлэти, үөрэххэ ытыты ЫБСЛЭС райкомун бөлүгөттүн киннигэр туран, — диир салгыи араатар.

Иһини сарга партийнай активна тьа эттиилэр: Дириг орто оскуолатын директора М. Р. Сысолетин, райсовет испөлкомун председатели Р. Р. Бурнашев.

Актив мунуһарын үлэтигэр ССКП обкомун секретара таб. Ю. Н. Прохорова кыттымын ыла уонна оройуоннаагы партийнай тэрилтэ соруктарыгар тохтоон тьа эттэ.

Е. ГУЛЯЕВ.

